


МКУ «Управление образования Нюрбинского района»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Нюрбинская средняя общеобразовательная школа №1 имени Степана Васильева»
(с углубленным изучением отдельных предметов)

Рассмотрено: руководитель МО  /Николаева Т.В/ ФИО Протокол № <u>1</u> от «<u>29</u>» <u>августа</u> 2016г.	Согласовано: зам. руководителя по УВР (НМР)  /Максимова Н.Н/ ФИО от «<u>29</u>» <u>августа</u> 2016г.	Утверждено: Руководитель ОО  /Васильева В.Р/ ФИО Приказ № <u>456/7</u> от «<u>29</u>» <u>августа</u> 2016г.
---	--	--

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по предмету (курсу) «родная литература»

7 класса

68 часов

Программу составила:

___Харламповева Мария Николаевна
1 категория

г.Нюрба, 2016 год

Быһаары сурук

Үлэ программата Саха Республикатын Үөрэҥин Министерствотунан бигэргэтиллибит «Саха оскуолатын программатыгар» олобуран оҥоһулунна. Программа автордара Н.И.Филиппова салайааччылаах В.Р.Шишигина, М.Е.Максимова буолаллар. «Саха оскуолатыгар 5-11 кылааска норуот тылынан уус-уран айымньытын уонна саха литературатын үөрэтии» программата Дьокуускайга 1996 сыллаахха тахсыбыта.

Төрөөбүт литератураны орто оскуолаҕа үөрэтии билиҥҥи кэмҥэ манньк сыалы -соругу туруорар:

- сахалыы литератураны сэргээн, кэрэхсээн, сатаан өйдөөн аабарга үөрэтии, аахпыт бэйэ сайдыытыгар туһанарга туһулааһын;
- ийэ тыл уус-уран күүһүн, кэрэтин, тыл илбиһин, хомуһунун оҥо кыра сааһыттан инэри;
- уус-уран айымньыны, араас геройдарын туһанан төрөөбүт норуотун олоһун, историятын, культуратын, үгэстэрин, сиэрин-майгытын арыыйы, киһи аналын, олоһу дириҥник, таба өйдүүргэ үөрэтии;
- төрөөбүт тылынан уу-уран айымньы айыллар үгэһин, кистэлэҥин, араас ньыматын билиһиннэри;
- үөрэнээччи айымньылаахтык толкуйдуур уонна айар дьобура тобулларыгар суол аһы;
- уус-уран айымньыны уран тыллаах, ураты дьобурдаах, талааннаах дьон айарын өйдөтүү.

Оскуолаҕа литература уруогун сүрүн анала – үөрэнээччи төрөөбүт тыл, фольклор уонна литература норуот духовнай баайа, киһи өйө-санаата тобуллар, туругулар, майгыта-сигилитэ ситэр, арыллар, истин, иһирэх изиийитэ уһуктар эйгэтэ буолар диэн өйдүүрүн ситиһии.

Саха литературатын орто оскуолаҕа үөрэтэр программаны оңорорго манньк сүрүн туһаайыылар тутуһуллубуттар:

1. Норуот тылынан уус-уран айымньыта сахалыы уус-уран литература силиһэ, төрдө буоларын аахсан, уус-уран литератураны фольклору кытта ситимнээн үөрэтии.
2. Айымньы идеянай тосхолунан эрэ буолбакка, уус-уран ситиһиитин, үөрэнээччигэ сайдыыны, литературнай үөрэҥириини төһө биэрэр кыахтаабын сыаналаан талыы уонна таңыы.
3. Уус-уран айымньыны айар ньыма арааһын, литература теориятын өйдөбүллэрин түмэн, бөлөхтөөн биэри. Ону үөрэнээччи болҕойоро, бэйэтэ туттарга эрчиллэрэ.
4. Талан үөрэтии уонна талан аабыы хайысхатын тутуһуу. Оҕону баҕаран туран үөрэнэргэ, бэйэни сайыннаарга, бэйэ санаатын, сатабылын, дьобурун сыаналыырга уһуйуу.
5. Үөрэнээччигэ айарга үөрэнэр, холоноор кыабы биэри, тэрийии, сөптөөх үөрүүэҥи, сатабылы инэри, дьобура сайдарыгар ирдэбил туруоруу.

Үөрэнэр кинигэ:

«Төрөөбүт литературабыт» 7 кылааска үөрэнэр учебник-хрестоматия, 3-тахсыыта, Саха Республикатын Үөрэҥин министрствота бигэргэппитэ. Ааптардара: Колодезников С.К., Колодезникова Л.Д., Васильев Е. Дьокуускай; «Бичик» 2008с.

Программа ис хоһооно

Программаҕа саха литературатын 5-11 кылааска үөрэтии үс сүһүөххэ арахсар: 1 сүһүөх – 5-7 кылаас ; 2 сүһүөх – 8-9 кылаас; 3 сүһүөх – 10-11 кылаас. Онон оҕо сааһа, уус-уран айымньыны кэрэхсиир, сыаналыыр кыаҕа учуоттанар.

1 сүһүөххэ саха литературатын уруогар уус-уран айымньыны аабы таһынан, айымньы айыллар кистэлэңин билиһиннэрэр сорук турар. Ол иһин айымньы уус-уран көрүнүнэн (жанрынан) наардаммыт. Литература теориятын сүрүн өйдөбүллэрэ бу сүһүөххэ кизэник, кэлим бөлөбүнэн киирбит. Онуоха жанр уратыта, туттар ньымалара кылаас ахсын улам байан, атын-атын өрүтэ хабыллар. Саха литературатын ойуулуур-дьүһүннүүр, уобарастыыр тиһигэ сүрүннээн норуот айымньытын үгэстэригэр олоһуран, онтон силис тардара өрүү болҕомто киинигэр турар.

Программаҕа үөрэтии чааһа түһүмэх, бөлөх аайы бэриллэр. Ханнык айымньыны хас чаас үөрэтиллэрин былаанна киллэрдим. Ол курдук, норуот тылынан уус-уран айымньытын үөрэтии салааҕа - 14 чаас, онтон уус-уран литератураҕа – 54 чаас. Ону таһынан, ити иһигэр киирэллэр суругунан, айар үлэлэр – 6 чаас, хатылааһын – 2 чаас.

Үөрэнээччи литература уруогар ылар түмүк ситиһиитэ эмиэ үс сүһүөххэ аттарыллыбыт. Түмүк ситиһии икки салаалаах:

- 1) үөрэнээччи билиитэ уонна сатабыла;
- 2) тылы сайыннарыы. Тыл сайдыытын ирдэбилигэр үөрэнээччи бу сүһүөх кылааска тылынан да, суругунан да үлэ ханнык көрүннэрин сатаан толоро, суруйа үөрэнэрин, эрчиллэрэ киирэр.

7 кылааска саха литературатын үөрэтии түмүк ситиһиитэ:

1.Үөрэнээччи билиитэ уонна сатабыла:

Уус-уран айымньыны таба, өйдөөн, кудуччу ааһар:

таска 110-120 тылы

искэ 150-180 тылы

- Уус-уран айымньыны хоһоонноохтук ааһар, онно бэйэтэ сатаан бэлэмнэнэр.
- Уруокка аахпыт айымньыларын сүрүн ис хоһооннорун билэр.
- Норуот айымньытын араас көрүнүн араарар, толорорго эрчиллэр(остуоруйалыыр, сэхэргиир, олоҥхолуур).
- Литература айымньытын 3 көрүнүн (эпос, лирика, драма), сүрүн жанрдарын (кэпсээн, сэхэн, роман, үгэ, хоһоон, поэма, драма, комедия, трагедия), ол арааһын (олох-дьаһан туһунан, быһылааннаах, фантастика, сатира, көр-күлүү, кэпсээн, новелла, дьүһүйүү, иэйиилээх, көр-күлүү, анабыл, андаһар, кутурбан, уруй-айхал хоһоон о.д.а.) арааран билэр.
- Айымньы темата, сюжета, сүрүн санаата уонна тутула диэн өйдөбүлү билэр, айымньыны өйдүүрүгэр, сыаналыырыгар туһанар.
- Уус-уран айымньыны төһө сөбүлээбитин-сирбитин арааран өйдүүр, ол төрүөтүн, айымньы туга кэрэхсэтэрин сатаан быһаарар, санаатын этэргэ холонор.

2.Үөрэнээччи тылын сайдыыта:

уус-уран айымньыны уонна өйгө үөрэппит тексин хоһоонноохтук ааһар.

- айымньы уус-уран тылын туттан сиһилии, талан, кылгатын, сирэйин уларытан, киһи кэрэхсиир гына кэпсиир.
- уус-уран айымньы туһунан ыйытыыга тылынан уонна суругунан толору хоруйдуур.

- литературнай айымньы уонна герой туһунан бэйэтин санаатын сааһылаан этэр.
- талбыт тематыгар остуоруйа, таабырын, хоһоон, кэпсээн айан суруйарга холоноҕор.

Үөрэтэр-методическай литература:

1. Филиппова Н.И, Шишигина В.Р «Төрөөбүт литератураны үөрэтии программата», Дьокуускай, 1996 с.
2. С.К.Колодезников, Л.Д.Колодезникова «Төрөөбүт литературабыт» 7 кылааска үөрэнэр учебник-хрестоматия, Дьокуускай, 2008 с.
3. В.Б.Окорокова «Саха литературата», Дьокуускай, 2003 с.
4. А.М.Апросимов «Төрөөбүт литератураны 7 кылааска үөрэтии» учуутал опытыттан, Дьокуускай, 1998 с.
5. Д.К.Сивцев-Суорун Омоллоон, Л.Н.Григорьева «Саха бастакы суруйааччылар» фотоальбом, Дьокуускай, 1998 с.
6. Н.Н.Тобуруокап, П.В.Максимова, Н.И.Филиппова «Саха литературата» Дьокуускай, 2006 с.

Сыллаабы календарнай-тематической былаана:

№	Уруок темата	Тугу үөрэтэрэ-билэрэ	Туттуллар тэрил	Дьиэ5э сорудах	Чааһа	Күнэ-дьыла		Бэлиэтээһин
						Былаанынан	Бэриллиб-нэн	
Норуот тылынан уус-уран айымньыта (9 чаас)								
1	Уус-уран литература тыл искусствота	- Уус-уран уобараһы уобарастаан хохуйуу, быһаарыы - Искусство көрүңнэрин өйдөтүһүү	Кинигэ хартыына оноһук	Кылгас конспект суруйуу	1	01.09-03.09		
2	Норуот тылынан уус-уран айымньытыгар сизэр-туом тойуга	- Сизэр- туом өйдөбүлэ олоһу кытта сибээһэ, о5олор сизэри-туому билэн тутуһалларын үөрэтии - сизэр-туом тойук көрүңнэрин билии	Норуот тылынан уус-уран айымньыта Як., 1991	7-11 стр аа5ыы, кэңэтэн кэпсииргэ бэлэмнэнии	1			
3-4	Булчут алгыһа Балыксыт алгыһа	- Хара тыа иччилэрин билии, булдуттган бэрсэригэр көмө көрдөһүү -урукку-билиңни булт тэриллэрин, итэ5эллэрин чинчийэн билии	- Булка сыһыаннаах кинигэлэр А.Е. Кулаковскай «Байанай алгыһа» - «Булчут» хартыына	Тылдытынан үлэ үлэ, «Балыксыт алгыһа» өйтөн аа5арга бэлэмнэнии, дьонноруттан булт тэриллэрин ыйыталаһыы	2	05.09-10.09		
5-6	Ыһыах алгыһа	- Билиңни ыһыахха урукку сизэр-туом тутуһулларыгар сүбэлэр - ыһыах туһунан кэңэтэн кэпсэтиннэрии - уустаан-ураннаан аахтарыы	-«Ыһыахха» хартыыналар хаартыската - Ыһыахха аналлаах матырыяаллар	тылдытынан үлэ(21-22 сир) алгыыр курдук аа5арга бэлэмнэнии 17-21 стр	2	12.09-17.09		
7	Уруу алгыһа	- Сахалар урууга толору сизэрдэрэ-туомнара тийэн кэлбит көрүңнэрин биллэрии - о5олор бэйэлэрэ урууга сылдьан, тугу көрбүттэрин , билбиттэрин кэпсэтиннэрии	Учебник 16-17 сир Уруу илдытин ойуулара	алгыс суруйарга холонуу, үөрэппит темаларын хатылааһын	1	19.09-24.09		

8-9	«Алгыс баһа сыалаах» Алгыһы хатылааһын	- Алгыс тылын күүһэ иччилээһин илбистээһин чинчийи - уус-уран тутула көрүңэ арааһын быһаартары - оһо бэйэтин тылынан алгыһы толороругар үөрэтии	Араас тиэмэлэри биэрии	Алгыһы оһо бэйэтэ суруйбутун ситэриитэ	2	26.09-01.10		
10	Норуот ырыалара	- Саха ырыатын айыллар уратыта импровизация анала, алыба, темата - ырыаны толоруу арааһа (дэгэрэң, кылыһах, дыиэрэтии, хабарба) - ырыа тутула уус-уран тыла ойуулуур-дьүһүннүүр уратыта	Учебник норуот ырыалара норуот ырыаһытара эбии матырыйаал	23-26 сир. аабы, кэңэтэн кэпсииргэ бэлэмнэнии. 6 боппурос (26 сир)	1			
11	Ат ырыата	Сахалар акка сүгүрүйүүлэрэ	Саха фольклора 112 стр	Өйтөн аабы дэгэрэң ырыатын толорорго эрчилли 28 стр	1	03.10-08.10		
12	Кыталык –айыы көтөрө	- Көтөр-сүүрэр саха ырыатын биир темата буоларын билиһиннэрии. Киһи уонна айылба ыкса ситимнэрэ - оһолор көтөрдөр тустарынан кэңэтэн кэпсээһиннэрэ	-Саха фольклора 113- 114 стр кыталык хартыына, ойуута	Саха сиригэр сайылыыр- кыстыыр көтөрдөрү арааран суруйуу, айымныыны чуолкайдык аабарга эрчилли	1			
13- 14	Бөх чабычабын ырыата	- Чабычах уобараһынан олоһу, дьон сыһыанын толкуйдатар, дириң ис хоһоонноох айымныы	1. Учебник 2 .29-33 сир	Чабычабы уруһуйдаа, айымныыны	2	10.10-15.10		

		быһыытынан билиһиннэри. - сахалар туостан оҥоһуктара		дорҕоонноохтук аабы.				
15-16	Һиттиэ (хабарҕа ырыата)	- Хабарҕа ырыатын уратыта, толорор омуктары билиһиннэри - ырыаны толорорго эрчилли	Учебник 33-35 сир	Ыллыырга эрчилли «Күүлэй ырыатын» аабы	2	17.10-22.10		
17	Норуот ырыаларын түмүктүүр урук	- Норуот ырыатын туһатын, ырыа доруобуйаҕа сыһыанын кэңэтэн кэпсээһин - норуот ырыаһыттарын билиһиннэри - үөрэппиттэрин хатылаан чиңэти	Норуот ырыаһыттарыгар эбии матырыйаал		1	24.10-29.10		
УУС-УРАН ЛИТЕРАТУРА. КЭПСЭЭН (10 чаас)								
18	Эпическэй айымньылар	- Эпическэй айымньылар өйдөбүлүн, көрүңнэрин биллэри - кэпсээнньит уобараһа, лирическэй геройдар өйдөбүллэрэ	Учебник кэпсээн кинигэлэрэ	Конспект суруйуу, аабы (36-37 сир) Жанр көрүңнэрин суруйуу	1			
19-20-21	А.И. Софронов Хаарты буортута «Куоратчыт» кэпсээн -Бургунаһы туттуу -Ыстапаан куоракка -Хаарты дьаллыгын тэбиитэ	-Ыал олобун хаарты курдук түөрэннэтиэхтэрин суруйааччы итэҕэтиилээхтик суруйбут маастарыстыбатын ылыныы	учебник	Айымньыны аабы	3	07.11-12.11		
22	Кутталлаах дьаллыктар Суругунан үлэ	урукку-билиңни олоххо көстөр куһаҕан дьаллыктар тустарынан үөрэнээччи билиитин көрдөрүүтэ, оҕо олох туһунан дириңэтэн өйдөөһүнэ	учебник	Ырааска таһаары	1	14.11-19.11		
23-24	П.А. Ойуунускай «Сүрэх» кэпсээнэ Ийэ түүлэ Мэхээчэ хорсуннук өлүүтэ	-Революционер, сов. деятель быһыытынан суруйааччыны билиһиннэри - айымньыны дорҕоонноохтук аабы	П.А. Ойуунускай альбом гражданскай сэриигэ аналлаах матырыйааллар	Учебник 57-63 сир айымньыттан кылгатын өйтөн ааһарга бэлэмнэни	2	21.11-26.11		

		- түүл-бит туһунан уонна айымньыны дириңэтэн ырытыы						
25-26	Д.К. Сивцев- С.О.- эрдэтээни кэпсээннэрэ «Ачаа», «бэйэтэ эмтиэкэ»	- С.О. сатирик суруйааччы быһыытынан билии - айымньыны доргуччу оруолларынан аахтарыы, инсценировка туруоруу	Учебник 65-70 сир. 70-74 сир суруйааччыга аналлаах матырыйааллар	Айымньыны ааһан инсценировкаа бэлэмнэнии, айымньыны уустаан- ураннаан кэпсиригэ бэлэмнэнии	2	28.11-03.12		
27	«Киһи эриэнэ иһигэр, сүөһү эриэнэ таһыгар» кылгас суругунан үлэ	Олоххо көстөр түктэри быһыылары оҕо айымньыны кытта ситимнээн, санаатын суруйуута	Учебник	Ситэрэн суруйуу	1	05.12-10.12		
УУС-УРАН ЛИТЕРАТУРА. ФАНТАСТИКА (8 чаас)								
28-29	Гаврил Спиридонович Угаров (1940) «Баһырҕас» Баһырҕас- сэдэх ыт	- Фантастика өйдөбүлэ уонна сэдэх идэлээх фантастик суруйааччыны билиһиннэриин -научнай фантастическай айымньыны ааһыы, ырытыы, чинчийи	Угаровка аналлаах матырыйааллар, фантастичекай айымньылар «Далбар сулуһа» Як., 1978	76-93 сир ааһыы Тылдыгытынан үлэ айымньыны дириңэтэн ырытыы, чинчийи (11 боппуруос 91 стр) «Ыт диэн тугуй?» (89 стр) кылгас текси нойосуус үөрэтии	2	12.12-17.12		
30	Викторина «Фантазия дойдутугар»	- Үөрэппит айымньыларын чиңэтэн боппуруостарга эппиэт суруйтарыы Үарыҕаппыт боппуруостарын быһарыы		Научнай популярнай аымньыларын эбии ааһыы	1			
31-32	Николай Алексеевич Габышев (1922-1991) Күндэлэй туһунан кэпсээннэр Дьээбикий хоһуун 103-	- тэттик кэпсээн маастарын быһыытынан билиһиннэриин айымньыны хоһоонноохтук ааһыы үөрэнээччи бэйэтэ көрдөөбү кэпсириин ситиһи	Суруйааччы хаартыската «Ытыс сааа кэпсээннэр» Як. 1976 «Көрдөөх Күндэлэй»	Тус олохторугар буолбут эбэтэр истибит көрдөөх күлүүнэн түгэннэри кэпсиригэ бэлэмнэнии	2	19.12-24.12		

				тылдытынан үлэ 102-112 сир бопп эппиэттиргэ бэлэмнэнии				
33-34	Валентина Николаевна Гаврильева (1944) Уус Баһылайка чорооно Харачаас	- Искусство кэрэ өйдөбүлэ, айымныыга киирбит элбэх уобарастар кэрэ өйдөбүлүгэр сыһыаннарын быһаарыы	Учебник чороон	115-130 сир аабыы Баһылайка кэрэ5э тардыһар киһи буоларын суругунан дакаастаа	2	26.12-31.12		
35	Кэпсээн	Кэпсээн араастарын биллэрии үөрэппит кэпсээннэрин жанровай уратыларын быһаарарга холонуу	Кэпсээн кинигэлэрэ	Учебник 130-131 сир	1	09.01-14.01		
ЛИРИКА (18ч)								
36-37	Өйдөбүлэ сахалыы хоһоон теорията	Лирика өйдөбүлэ поэт уонна герой уобараһа, хоһоонно этии тутулун арааһыгар эрчиллии, хоһооннору дор5оонноохтук аабыы	Хоһоон хомууруньюктара	132-133, 194-196 с сөбүлүүр поэттарын суругунан бэлиэтэнэн кэлии	2	16.01-21.01		
38	А.Е. Кулаковскай -Ө.Ө. (1877-1926) « Кэччэгэй баай» архаизм өйдөбүлэ	- Ааспыт үйэ мунутуур баһылыга-саха баайын типическэй уобараһын арыыы - айымныы тылын-өһүн, кырааскатын ньыматын быһаарыы, чинчийи	«Үс саха бастакы сурыйааччылар»	Тылдытынан үлэ (138с.) тексти кылгатын нойосуус билиңни уонна урукку баайдары тэңнээн көрөн кэңэтэн кэпсиригэ бэлэмнэнии	1	23.01-28.01		
39-40	А.Е. Кулаковскай -Ө.Ө. «Куорат кыргыттар»	Айымныыны дор5оонноохтук аахтарыы ис хоһоонун кэпсэтиннэрии Айымныы тылын-өһүн ырытыы, чинчийи	Учебник 140-156 сир	- тылдытынан үлэ (154-155) - билигин куорат уонна тыа кыргыттар уратылаахтар дуо? диэн бопп-ка эппиэттээбин	2	30.01-04.02		
41-42	А. И. Софронов Туохтан?	Элегическэй санаа түһүүлэх, дириң философскай ис	Учебник 157-166 сир	«Өлөксөй өлбүтүгэр» өйтөн	2	06.02-11.02		

	Ыччат сахаларга Төрөөбүт дойдубар	хоһоонноох айымньыларын аабы, суруйааччыны киһи быһытынан билиһиннэри		аабарга бэлэмнэнии				
43	П.А. Ойуунускай «Өрүөл кэриэһэ» «Муора»	-Хоһоон сүрүн идеята-кини кэриэһигэр -сана уонна ритм -тыл музыката уонна харахха көстөр уобарас	Учебник 166-172 сир	Тылдытынан үлэ (167сир) хоһооннору сырдатыыны эбии аабы, кэпсииргэ, ырытарга бэлэмнэнии	1	13.02-18.02		
44	В. М. Новиков- К.У. (1907-1990) «Кыайы күнэ» «Олох»	-Иэйиилээхтик өрө күүрдэн дорҕоонноохтук аабы -хоһоон тематын быһаартары, тылын-өһүн ырыты	К.У. хаартыската кинигэлэрэ	173-176 сир «Олох» нойосуус үөрэтии	1			
45- 46	С.С. Васильев «Улуу Ильмень» (баллада)	-Поэт сэрии кэмигэр олобун, үлэтин билиһиннэри - сэрии трагедиятын көрдөрөр балладаны дорҕоонноохтук аабы	Суруйааччы хаартыската, сэриигэ аналлаах хартыыналар	тылдытынан үлэ 184-185 сир 1 стр таба интонациялаан аабарга бэлэмнэнии сэрии тематыгар уруууй	2	20.02-25.02		
47	П.Н. Тобуруокап (1917- 2000)	- Юморическай ырыалары үөрэтии, ыллааһын - поэт олоххо көстөр кэмэлдьини, майгыны хоһооңно хохуйбута, ырыа буолан тарҕаммытын билии	Суруйааччыга аналлаах матырыйааллар	Ыллыырга бэлэмнэнии	1	27.02-04.03		
48	Драматическай айымньылар	- Драма өйдөбүлүн байыты - саха сиригэр театр сайддытын билиһиннэри -биллиилээх драматурдар, артыыстар	Биллэр драматурдар хаартыскалара саха театрын туһунан матырыйааллар	197-198 сир аабы, бэлиэтэнии	1			
49- 50- 51- 52	Т.Е. Сметанин (1919- 1947) «Лоокуут уонна Ньургунун» Таптал- истиң изйии Таптал күүһэ кыайыа	Фронтовик суруйааччы1945с суруйбут айымньытын оруолларынан аабы - айымньыга таптал күүһүн көрдөрүү -сахалар абыычайдарын-	Суруйааччы хаартыската «Лоокуут уонна Ньургунун» драма хаартыскалара	199-256 сир аабы, дириңэтэн кэпсииргэ бэлэмнэнии, айымньыттан таптал туһунан	4	06.03-11.03 13.03-18.03		

	Драма персонажтара	туомнарын айымньыттан булуу		кынаттаах этиилэри устуу суругунан үлэ5э бэлэмнэнии				
53	Суругунан үлэ - Күһэнэй уобараһа - Таптал өрүү баар	Теманы талан ылан, чинчийэн бэйэтин санаатын эбэн суруйуута	Учебник	Ситэрэн суруйуу, устуу	1	01.04-08.04		
СЭҺЭН (5 чаас)								
54	Сэһэн өйдөбүлэ Николай Гаврильевич Золотарев – Николай Якутский (1908-1995)	- Сэһэн өйдөбүлүн көрүнүн билии - саха литературатыгар промышленность тематыгар үлэлээбит суруйааччы	Учебник 256-296 сир суруйааччы Н. Якутский мэтириэтэ		1			
55- 56- 57	«Көмүстээх үрүйэ» Көмүс- куһаҥан тыын Көмүс норуот туһатыгар	- Айымньыны ааһан соруудах боппуруостарыгар таба эппиэти биэрии - саха сириҥ дьоно сайдар дуу, кэхтэр дуу проблемаларын дьүүллэһии	Карта Саха сирэ	-Ааһыы 256-258 сир -тылдьытынан үлэ 294 сир -ааһан, олоһу кытта ситимнээн чинчийи, ырытыы, дьүүллэһии	3	10.04-15.04		
58	Суругунан үлэ: «Сиртэн хостонор баай уонна төрүт омуктар дьылбалара»	Саха сиригэр промышленность сайдыта уоона олохтоох норуот дьылбатын үөрэнээччи санаатын суруйуута	Саха сириҥ промышленноһа карта учебник	Ситэрэн суруйуу	1	17.04-22.04		
ПОЭМА (2 чаас)								
59- 60	А. И. Софронов «Сылбах тиит» Репрессия содула	-Поэма өйдөбүлэ, уратыта, арааһа, айыллыбыт кистэлэнэ - репрессия кэмигэр ханалытан бэйэни уобараһынан көрдөрүү - дорҕоонноохтук изйэн ааһыы	Алампа-репрессия сиртибэтэ уруһуй	296-303 сир репрессия туһунан дьонтоҥ ыйыталаһан, эбии ааһан кэңэтэн бэлэмнэнии	2	24.04-29.04		
РОМАН (4 чаас)								
61	Роман Биллэр Саха романистара А.А., ЭЭ, Далан, Н. Якутский, И.	- Роман өйдөбүлэ, уустук тутула -роман кинигэлэрин билиһиннэрии, ааһарга	Учебник 313-315 сир «Сааскы кэм» «Төлкө», «Сурэх тэбэрин тухары» уо. д.а	Библиотекаҥтан кинигэ уларсан ааһарга сүбэ	1	01.05-06.05		

	Гоголев, Софр Данилов	интэриэһи көбүтүү	роман кинигэлэрэ					
62- 63- 64-	Амма Аччыгыя «Аптаах тыл» «Тымтык уота» «Күөх лабаалар»	- Эпопея-роман авторын билиһиннэри - утарыта турар кылаастары арыйыы, идеянай суолтата - оруолларынан аабыы, убарастары ырытыы, дьүүлэһии	«Сааскы кэм»-альбом А.А. «Сааскы кэм» сыйх-х матыр.	Аабыы, ис хоһоонун дириңэтэн кэпсииргэ бэлэмнэнии, убарастары утарыта тутан тэңнээн көрүү -Даайа эмээхсин -Эрдэлиир Миитэрэй	3	08.05-13.05		
ПУБЛИЦИСТИКА (6 чаас)								
65	Публицистика	- Өйдөбүлэ, жанра, уратыта, анала	Хаһыат жанрдара- очерк, ыстатыйа, ахтыы, суол бэлиэтээһиннэрэ, дьүһүйүү о.д.а.	Хаһыат аабыы, бэлиэтээһин	2	15.05-20.05		
66- 67-	Д.К. Сивцев-Суорун Омоллоон «Дорообо, төрүт тыам!»очерк -Публицистиканы хатылааһын	- Суруйааччы үөрэнээччи - олох, дойду өйдөбүлэ - публицистиканы хатылаан чиңэтии	Учебник 367-390 сир хаһыаттар	Хаһыат жанрдарын араарарга бэлэмнэнии	2	22.05-27.05		
68	Сыллаабыны хатылааһын	Сыл устата үөрэппити тылынан, суругунан боппуруостарга эппиэттээһин	Учебник, тест	Учебнигы туттарыы	1	29.05-31.05		